

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK*

(“Službeni glasnik RS”, broj 114/25)

Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/22, 112/23 i 110/24) u članu 4. u stavu 4. nakon riječi: “malog poljoprivrednika” dodaju se zapeta i riječi: “radno angažovanog lica na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera”.

Član 2.

U članu 8. u stavu 2. u tački 11) poslije riječi: “zaposlenom” dodaje se zapeta, a riječ: “i” briše se.

U tački 12) poslije riječi: “odnosa” dodaju se zapeta i nova tačka 13), koja glasi:

“13) dio plate radnika koji u Republici Srpskoj ostvaruje platu za poslove za čije obavljanje se ne zahtijeva određeni stepen obrazovanja i dio plate radnika koji ostvaruje platu za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, u neto iznosu od 50 KM mjesečno”.

U stavu 4. u tački 12) poslije riječi: “i drugo)” dodaju se zapeta i riječi: “kao i na obveznice koje emituje Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske”.

Član 3.

U članu 36a. u tački 4) poslije riječi: “imovini” dodaju se riječi: “iz člana 36. stav 1. tačka 1) ovog zakona”.

Član 4.

U članu 52. u tački 9) poslije riječi: “sticanje” dodaje se zapeta, a riječ: “i” briše se.

Poslije tačke 9) dodaje se nova tačka 10), koja glasi:

“10) prihodi ostvareni u skladu sa zakonom kojim se uređuje radni angažman na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.”.

Dosadašnja tačka 10) postaje tačka 11).

Član 5.

Poslije člana 52. dodaje se novi član 52a, koji glasi:

“Član 52a.

(1) Porez na dohodak radno angažovanog lica na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera plaća se u iznosu od 9 KM za svaki dan radnog angažovanja u skladu sa propisom kojim se uređuje radno angažovanje na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.

(2) Porez iz stava 1. ovog člana plaća lice koje radno angažuje najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec za sva radno angažovana lica u prethodnom mjesecu.

(3) Porez se plaća istovremeno sa uplatom doprinosa utvrđenih propisom kojim se uređuje plaćanje doprinosa.

(4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju rokovi i način podnošenja prijave za porez iz stava 1. ovog člana.”

Član 6.

U članu 53. nakon riječi: “dohotka” dodaju se zapeta i riječi: “osim dohotka po osnovu radnog angažmana na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.”.

Član 7.

U članu 61a. u stavu 4. riječi: “dohodaka iz člana 59. stav 2. ovog zakona i”, brišu se.

Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“(5) Ovaj član primjenjuje se i na isplate koje vrše obveznici poreza na dohodak iz ovog zakona nerezidentima pravnim licima.”

Član 8.

Poslije člana 61a. dodaje se novi član 61b, koji glasi:

“Član 61b.

(1) Obveznik podnošenja poreskih prijava na osnovu ovog zakona dužan je da u rokovima propisanim ovim zakonom podnese prijavu Poreskoj upravi u kojoj iskazuje i sve prihode koji su u skladu sa ovim zakonom oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.

(2) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje obrazac prijave, kao i način prijavljivanja ovih podataka.”

* Zakon je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 114/25 od 29. decembra 2025. godine, a stupio je na snagu 1. januara 2026. godine.

Član 9.

Poslije člana 70. dodaje se novi član 71a, koji glasi:

“Član 71a.

Ministar će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

- 1) Pravilnik o porezu na dohodak radno angažovanog lica na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera (član 52a),
- 2) Pravilnik o podnošenju prijave za prihode koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak (član 61b).”

Član 10.

Ovaj zakon objavljuje se u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a stupa na snagu 1. januara 2026. godine.